

# L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

## ORGÀ Y XEREMIES DE VARIES SOCIEDATS DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número.....	0'05 cèn. <sup>s</sup> pta.
A domicili. Es trimestre.....	0'65 "
Un any.....	2'60 "
Per dotzenes.....	0'45 "
Núm. atrassats des 2.º tom....	0'05 "
Id. id. des 1.º tom....	0'07 "

SONARÁ CADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ARA  
SI TÉ VENT Á SA FLAUTA.

ADMINISTRACIÓ: CADENA DE CORT, N.º 11.

Fòra Palma. Dins Mallorca	{ 3 mesos.... 0'85 1 any..... 3'25
Dins Espanya...	{ 3 mesos.... 1'00 1 any..... 3'50
A Ultramar y s'Estrangé...	{ 3 mesos.... 1'50 1 any..... 5'00



## LO CALVARI.

Era una immensa plassa ahont s'empenian multitud de generacions per presenciá s'espectacle més sublim qu'es sòl jamay ha pogut veure desde les altures.

Una muntanya masella de soldats, brillant ses llances y volant al ayre els penons de Roma, ses trompes de vius tòns omplint l'espai d'armonies guerreras, s'eco de ses muntanyes repetint sa tonada d'els tambors. Dalt la cima s'hi axecava una creu y penjat d'ella un homo que sos uys eran amor y ses séues carns tota brolls de sanch y llagues ses més fordes. A baix de la creu una dona amb cara triste y dolorosa que baña amb sos plors es pèus de l'Enclavat, mira al Cèl desyara y mira sovint es semblant de Aquell que sufreix agonía y escarní. A n'es fondo d'aquest retaule es sòl se amaga per derrera niguls de morada color y apar que la naturalesa se conmoga, fa que sa multitud romp en crits de blasfémies y en tonada venjativa y aspre. L'Enclavat axéca es front al Cèl, obri sos llabis moradencs, y deixa sortí de sa boca aquesta amarguisima paraula:

«*Deu meu! Deu meu! i per que m'heu desamparat?*»

Sa multitud romp altre vegada amb crits de bèfa, sónan altre volta ses trompes des soldats, més que may lluhen ses llances y més que may onetjau al ayre es brodats penons. Sòls una mare, dibuxada à son semblant viva imatge del desconhort, no vejent altre cosa qu'el còs pendent de son Fill, fitxa à son còr una espasa de foch, tremolant de pahor,

aferrada à la creu, delirant, febrosa, mòrts sos uys, son front plè de bòries; espera jay, Deu! un derrer suspir de son Fill y un raitx de compassió de sa multitud. L'Enclavat estira sos ossos, demana amb veu fosca un poch d'aygo per axugá sa sèt, fa un derré moviment d'agonía, axéca altre volta aquell front puríssim y esclama en tò que sòls sa mateix sentí:

«*Tot ha acabat!*»

Deposita aquella divina testa sobre son pit tanca sos llabis, com flor mústia tanca son calzer, y mòr lo Redentor demunt afrentosa creu. Y des costat y de ses mans y de sos pèus, regala sanch preciosísima, d'aquella qu'una sola gota bastaría per axugá sa sèt de tota l'humanitat y de tots los sigles.

La terra apar no tengués pròu fòrsa per aguantá sa multitud, el Cèl estengué espessos y negres mantells, es sòl perdé aquella llum, alegría d'els mortals, ses ròques s'estremiren y se romperen, el temple s'obrí de mitx à mitx com un còr ubert per ferro fràticida, els mòrts s'axecaren amb blanques vestes, s'alsaren ses lloses sexugues; y en es fondo de l'Infern sa més espantosa lluhita se sostenia. La creació no havia sentit tal esglay desde que l'Omnipotent deixá sortí de sa boca aquell miraculós *Fiat*. Ses estrelles ploraren llum tremolosa y apagada, y sa lluna es cubrí amb sos ropaiges més trists. Sa palmera acalà son vincladís ramatge, ses fonts improvisaren un' altre tonada, jamegaren els auells de tristesa y d'amor, y ses criatures, tròssos es grillons d'una esclavitut vergonosa y humillant, cridaren amb veu dolorida:

—Ay, dolsa llibertat, que cara còstes!

Mes lo monstre, remolcantse p'en terra, escupint vilesa y brufant orgull, malaltia aquella creu y aquella sanch que l'aufegava. Obri sa boca infernal, deixá escapá un mot de venjansa, mes de prònte un glop de sanch li omplí sa garganta, li emboyrá la vista, y apar qu'amb aquella sanch del Redentor no semblás es mateix, lo mateix mònstre, tan pura era aquella sanch y tan saludable.

Lo Calvari quedá desert; no desert,

puis en lo cim restava encara Aquell qu'un sòl cabey seu bastaria per alegrá tot lo mon y mil mons més. Y Maria aferrada à n'aquella creu havent recorhit lo derrer suspir, no mira jay, Deu! la soledat d'aquells enrevolts ni escoltà un silènci profund de la cima. Si encara li havian quedat uys de tant de plorá, eran per son Fill amat; si sentia encara, fora sòls per escoltà es batechs de son còr y els crits de son dolor. Ningú més que aquestes dues figures dalt lo Calvari, per tot arreu dòl y tenebres, en terra basses de sanch bullenta, al Cèl negró y mistèris. Abans Jerusalem s'axecava imponent com ses ones del mar amb fòrta tempesta y are ni sòls s'ou es tò de ses trompes de guerra, ni per ses plasses se sent cap altre crit més qu'es crit d'una conciència deicida. Espavorida sa multitud, fets tròssos sos vestits, arrevixinats es cabeyos, tremolosos, sens conhort, sense alsà ets uys, sense girarse darrera, cerca à un enfoix de la terra ó à dins homida tomba, la pau à son còr y la tranquilitat per son temor.

Y Maria sense pòr, dolorosa, més tranquila, encara amb sa mateixa soledat, encara aferrada à la creu, encara plorant llàgrimes, d'aquelles llàgrimes més amargues que la fèl y més abundants qu'el riu de son amor, gelat sou còr, trasmutat en semblant, descompòsts sos cabeyos, son front bañat de frèda suhor, ses mans teñides de purpurina sanch, esquinsat son mantell blau, ruats sos vestits, axí restava Maria à n'el pèu de la creu essent l'imatge del dolor y del sufriment. Y l'Enclavat sèques ja les séues llagues, tancades les séues pipellàs, tirada p'es front sa llarga cabeyera, cuberta sa séua carn de morada color, clòsos sos llabis y fòra de lloch ets ossos, sense respirá, sense un alè de vida, sense una llàgrima que redolás per son semblant; haguessen pogut di qu'aquella nòble y hermosa figura era qualque cosa més qu'un martre, era tot un Deu posat demunt afrentosa creu, era tot un Creador mòrt per ses mateixes criatures, llum apagada per ses tenebres, foch aufegat per sa néu, mar d'amor engolit p'els miserables mortals.

Sòls Aquell que jugant, jugant, es campà per dins es buyd mils de mons, sòls Ell portia ser l'autor d'un drama còm es del Calvari. Y per axò à ses altures, allá ahont es sól que mos il-lumina, es pobrissima candeleta sense claró, allá dalt aixams d'esperits que brollan llum y galanura, entonavan, enrevoltant es trôno del Omnipotent, un fòrt y armoniós *Gloria!* Jamay s'ha vist tan esplèndit y magnifics sarau; jamay s'han escoltat més dolces armonies; jamay el Pare havia pogut contemplà tanta riquesa ni tant de góig. *S' homo es lliure!* esclamavau millions de millions de vèus à dins aquell brilliantissim espay. Y ses pòrtes del castell diví s'obrián de pit en ampla per rebre lo Fill que, triufant, enrevoltat de resplandors, coronat de llorers, vestit de blanquissim ropaige, tot sonriguent, confús amb ses aclamacions de victòria, passetjava per entre mils d'angels que s'inclinavan amb reverència; axí se presenta lo Fill enseñant à n'el Pare ses ferides de son costat y de ses mans, fònts cristalines de hont havia sortit una sanch llibertadora, qu'una gota bastava per redimir de s'esclavitud totes ses generacions qu'el Pare pogués inventá. Els justs abrassaren lo Llibertador y la cort rompé amb veus d'alegría tan fòrtes, tan potents, tan miraculoses, que ressonava s'esclafit encara à dins el còr de l'incòncia, à dins el temple de la virtut, à dins lo pensament del qui creu, à dins lo Cèl de la caritat.

Y à l'Infèrn, abaix d'aquelles voltes que cada pedra es una conciència pervertida, en que ses cadenes sou de còrs podrits, en que sa flamada de foch es encèsia per s'orgull y sa vanidat, en que sa música es desconcert de flastomfies, en que sa llum es espira de remordiments ferits per altres remordiments, en que s'alegría es òdi mortal, en que sos saraus son carnatge de desesperació, en que s'úuich consòl es etèrna agonía; à dins aquest tenebrós lloch, magatsêm d'infamies y de dolors, aquí celebravan sa mort del Fill amb tonada faresta y sauvatge, amb cruels patiments, amb crits de venjansa que ressonavan per fort; qu'apar que fós aquesta mort victòria guañada à demunt s'orgull y à demunt sa tiranía; tanta rabia y tant d'òdi mostrava l'esperit del mal vejent rompus per à sempre sa corona y son cetro, fets dernes son trôno y esquinsada sa púrpura real, y sobre ses ruïnes de tant de poder, un Deu, qu'estès à demunt una creu dona sa séua vida per sa llibertat d'els homos.

F. G.

## UNA ESCENA DE SA COMÈDIA DEL MON.

DONA CECILIA Y. DON CÁNDIDO.

CÉCILIA. Bòna nit tengas, Don Cándido.  
CÁNDIDO. *¡Qu' es vòstè, Dona Cecilia?*  
No esperava en aquesta hora  
Aquesta bona visita.  
CECILIA. Ja'u veu. Quant manco s'ho pensan...  
CÁNDIDO. Sèga, sèga, si es servida;  
No fassa cap cumpliment.  
Prenga aquesta altre cadira.  
CECILIA. Sé cert que l'he incomodat.  
CÁNDIDO. Jò no m'incomòt cap mica.  
Vostè molt més se mereix  
Y d'obsèquis es molt digna.  
CECILIA. Gracies, mil gracies, Don Cándido.  
CÁNDIDO. Vòl callá, Dona Cecilia.  
Jò som un servidor seu  
En tot y per tot. Me diga:  
*¡Quin senyal qu'à n'aquesta hora*  
Mos vò a fé aquesta visita?  
*¿Té rès de nou per ca-séta?*  
CECILIA. No. Vostè no heu endevina.  
Per un favò som venguda  
Que m' ha de fé si es possible.  
CÁNDIDO. Ell molt gròs haurá d'essé  
Que l'nech à tan bona amiga.  
Me diga qu'es lo que vòl  
Y al punt quedará servida.  
CECILIA. Pues bé: jò tench unes cases...  
Per milló dí tres botigues,  
Y fa temps les vaix llogà  
A l'amo de Son Horquilla.  
Passà un mes, y després dos,  
Y à habitarles no venian  
Bé es vè que me feyan renda;  
Però jò m'en penedí  
D'haverlos llogat sa casa  
Perque buyda la'm tenian  
Y à dí vè no m'agradava...  
Y heu vaix caure à dí un dia  
Devant una amiga meua  
Que prest mudarsè volta  
De sa casa qu'habitava...  
*¡Bòna la vaix havè dita!*  
Ell volgué fòrt y no't mògues  
Que li arrendás ses botigues.  
*«Però com pòt sè, (li vaix dí)*  
Jò no fas males partides...»  
*«Mira: prèn un consey meu;*  
Escriu à ses inquilines  
Y que t'envihián ses claus  
Prest, molt prest, d' aquí tres dies;  
Y si acas no contestavan  
Cecilia, los obrirà;  
Y faria mudá es pañs.  
Y m'hi mud, (deya s'amiga.)  
Per tení sa casa buyda  
Es més just que jò hey estiga.  
A la si me va ginà;  
Y amb bòns mòdos vaix escriure  
Diguent à n'aquells pagesos  
Que sa casa jò volta,  
Y que'n tornassen ses claus  
Lo més prest que fós possible.  
Y va passà una setmana,  
Fins un mes, y no tenia  
De ningú contestació,  
Y jò me vaix fé maliciosa.  
*«Des mèus bens no puch dispòndre?*  
(Vaix dí molt' encès d'ira.)  
Venga depressa un ferre  
Qu'òbriga, y s'hi mut na Rita.  
Que m' haguessen contestat  
Bastant bé los vaix escriure...»

Ara, per abrevià,  
Sòls dire feya vuyt díes  
Que s'hi havia mudada  
A sa casa, aquella amiga,  
Y s'entregan es pagesos...  
*¡Deu meu! ¡Quina trebolina*  
Que mogueren! Pensarí  
*¡Ja m'agafa atachs de nirvis!*  
CÁNDIDO. Vostè va fé un atentat,  
Dispens que tan clà ley diga.  
*¿Que no pagavan sa renda?*  
*¿Quants de mesos li devian?*  
CECILIA. No cap. Pagat endevant  
Un mes encara tenian.  
CÁNDIDO. Vostè fé un pas molt lleitx,  
Ja ley dich, Dona Cecilia.  
CECILIA. Ja'u sé. Mes quin camí em dona  
Per sortí d'una desdixa.  
Perqu'ha de sèbre, Don Cándido.  
Que m' han enviada cita  
Perque demà comparesca  
A devant de la Justicia.  
Y com vostè qu'es es Jutge  
Pòt fé que sa rahó s'inclina...  
CÁNDIDO. Bé: tot heu compondrem.  
*¿Per vostè, que no farà?*  
Un sòl favò que'n demana  
Una boca tan petita...  
CECILIA. Gracies, mil gracies, Don Cándido.  
Y que m'arreglá voldrà.  
Sens quedá perjodicada...  
CÁNDIDO. S'en vaja, y estiga tranquila.  
Me pòt creure que si un altre  
Hagués feta tal fetxida  
No li bastava, es segú,  
P' es plet, quatrecentes lliures.  
Però parlant de vostè  
Tot s'arreglarà amb un dia.  
CECILIA. Si es axí, m'en aniré:  
Y cont que molt agrahida  
Sempre estaré de vostè.  
CÁNDIDO. Mil gracies, ma bona amiga.  
*¿Quant tornarà à veurermós?*  
CECILIA. D' aquí un parey de dies.  
Jò no som molt afectada  
De cumpliments ni visites.  
CÁNDIDO. Ja'u sé... Vaja alerà à caure...  
CECILIA. Se retir que fa la selistra.  
Bòna nit tengas, Don Cándido.  
CÁNDIDO. Bòna nit, Dona Cecilia.

Es inútil es pensá  
Que després d'esta entrevista  
Es qui tensa més rahó.  
Aquell perdé sa partida.  
Sobre aquest particular  
Molt y molt més parlarfa.  
Mes, vuy callá... que de Deu  
Sòls crech, y esper sa justicia.

UNA SEUVATGINA.

## ES MÒROS VÉNEN.

(ACABAMENT.)

III.

De lo qu'acab de contá havíyan passat ja tres ó quatre aüs. A n'aquella possessió tothom estava bò y sá. Era un decapvespre d'estiu; es sól s'havia pòst y se comensavan à sentí es picardols de ses guardes d'aueyes qu'anavan à pas-

turá. Axuxí es mitx d'aquest silènci, tan poètic d'els horabaixes d'estiu, se sentí retronà p'es puigs veynats sa vêu d'un còrn; senyal que feya es primé que veya vení una barca de mòros. Tots es pagesos y pastós d'aquells redòls deixaren sa feyna y miraren à la mà badant uns uys còm uns salés y véren lo que ja se pensavan veure; una galeota de mòros que s'en venia cap a terra. A n'aquell instant es pastós corriens aplegaren ses auveyes, es llauradós s'en duqueren es parey ben depressa, y tothom amb tots els animals y altres còses s'en anaren à tancarsè cadascú à dins ses séues cases mentres se sentían ses vèus d'*es mòros vènen*, y aquells camps poch temps abans tranquil·ls, presentaven un aspecte trist è imponent. Es cap de deu minuts no se veia per desfòrni ni una ànimà; tothom estava ben aparedat dins ses cases, y encara se sentia d'en tant en tant es sò retrouant des còrn que dava sa senyal d'alarmà. L'amo'n Tomeu havia fét lo mateix qu'ets altres y se passeljava per dins ca-séua amb una carabina en sa ma, guaytant, ja per una finestra, ja per una retxillera de sa pòrt, mentres sa madona y ses fiyes passavan el Rosari amagades à un recò, y es missatges cada un amb un bòn garròt ó amb una destral estaven apareyals per cas de necessitat. Amb axò s'havia fét fosch y tothom bòdava un pam d'oreyes; à l'amo li havia aparescut sentí trapitz no molt enfora de per allà. Ses dònes tremolaven còm una fuya de poll. A sa pòrt de ses cases tocaren dos tòchs fòrts. Podeu pensá quin susto! Ningú hey vêya de cap bolla, ni sabían qu'hi havian de fé.

—¿Qui es? (va dí l'amo'n Tomeu alsant es gatillo de s'escopeta, que baixa totduna que sentí una vêu molt coneguda, que li digué:)

—Som jò, l'amo; obriu y no tengau pò.

Era sa vêu d'En Bièl.

Quant l'amo la sentí sortí à una finestra y tot se vá assustá quant vá veure devés cinquanta mòros ben armats.

—¿Que voleu? (los demanà.)

—No tengau pò y obriumós, (torná dí s'esclau;) encara que vejeu tants d'homos armats, jò respònch de tots ells. Jò vench, noniés, à fèrvoz una visita.

L'amo y es missatges llevaren tots es trastos amb à qu' havíen aparedat sa pòrt; l'obriren y entraren tots aquells mòros comandats p'En Bièl que prengué sa paraula diguent:

—Vos vaitx prometre que vendrà à veurervós. He volgut cumplí sa paraula. Vench tan acompañat perque si hagués vengut totsòl m' hauríen agafat. Mamaire agrahida de vos per sa llibertat que m'donareu, envia à ses vòstres fiyes aquesta recordansa, (y se tregué dos cordonscillos d'or preciosos.) Mos n'hem de torná prest perqu' aquí no estam bé. Digau que voleu de nòltros.

—¿Que tench de vole? (digué l'amo,) estich de lo més content de qu' hajas vengut à veurermós; y no vuy que vos ne tornéu sense está aquest vespre en nòltros, y et don moltes de gracies à tú y à ta mare per aquest regalo que ses méues fiyes no es merexían.

Tocaren guitarres, ballaren y se divertiren y ningú podia consentí en que aquella vellada acabás, però abans de trencà s'aula se despediren per à sempre y s'embarcaren altre volta cap à Alger.

Es dematí quant ja va fé claró encara se vêya enfora demunt sa reixa, que pareix dividí Cel y aygo, una galeota de mòros. Ets altres amos y missatges de posessions no se podian da conta de lo qu' havia succehit perque qualche missalge que s'havia amagat jurava y perjurava qu' havia vist entra més de docents mòros à dins ses cases de l'amo'n Tomeu.

Lo qu'es cèrt qu'aquest amo y aquest esclau eran un bòn amo y un bòn criat.

A. M. P.

## XEREMIADES.

Reberem de Don Bartomeu Tolrá, Rector de Santa Ana del Castell Real de l'Almudayna una cantitat de *bones* per repartí à n'es pòbres à fi de tení part à ses llimosnes qu'una devòta persona repartí es divèndres de s'altre setmana.

Li donám les gracies per s'atenció y pregám à Deu per sa caritativa persona que tan bòn pensament tengué, perque li torn sa llimosna centuplicada segons té promès.

Sa Societat *Fèrru-carril de Mallorca* mos ha enviat sa *Memòria y Balans* de sa companyia derrerament publicat, y mos ha sorprès agradablement s'estat de prosperitat en que marxa.

Sa Compañía encara podrà fé que se millorassen varies condicions des servei que redundarien en comoditat d'els passatgers y per lo mateix en millò trèta de beneficis de sa mateixa.

Que no descuyl aquest estudi.

Hem rebut una *Memòria sobre classes obreras* que mos ha regalat es seu autor Don Tòni Gelabert y Cano. L'hem lletgida y aplaudim ses bònes tendències que demòstra per moralisà es trabayadó y evitá que cayga dins es vici.

Li donám les gracies de s'obsèqui.

Hem rebut també es *Boletí* derré de sa *Sociedad Tipográfica*, còm solèm.

\*\*

Per últim hem rebut també els *Estatuts de sa Caixa d'Ahorros y Monte de Piedat de les Balears* y agrahim s'atenció.

\*\*

¿Fins quant ha d'està es carré d'En Tamorer de sa manera que l'ha posat s'Ajuntament, escuses d'empedrarlo?

Per comensà una feyna y baverla de deixà à mitjes costures, val més no comensarla. Y per empedregà un carré lo que s'ha de fé es no desfè s'empedregat vey qu'es nou no éstiga llest y à punt de col-locá.

\*\*

En ses derreres fires del Ram hey ha hagut moltes personnes que sense temer-sén han perdut es doblés que duyan dins sa butxaca. Y pòques son ses que maliciaren qu'eran ses mans des ratelets ó lladres fins que los hi treyan de dins sa butxaca.

Aquesta carrera abans desconeguda à Mallorca comènsa à tení molts de mossoz y fadrins de profit. Convé que sa policia heu sàpiga.

## COVERBOS.

A Ciutat antigàment solian penjà Judes p'es carrés, qu'eran uns calsons véys y un jach vey tot plè de paya y un capet de padás pintat, amb unes sabates y un capell, que figurava un homo amb una bossa en sa mà qu'estava penjà p'es coll.

Venian també molts de pagesos à veure ses processons y es sabatés solian riurersè d'ells y ferlos qualche broma. Succehi ydd, qu'à una botiga de sabatés penjaren unes Judes amb ses cames axamplades y amb una corriola per poderles baixá en volè, y su baix de ses Judes hey clavaran à una junta de s'empedregat una pesseta. Passava un pagès, veyà sa pesseta y s'aturava per cohirla, y quant estava ajopit qu'estirava de bades sa pesseta aficada en terra, no s'en temia y tenia ses Judes encamella-des demunt s'esquena,

Aquell pagès que se vêya aquell homo demunt, sense sèbre si li volia pegà, prenia un susto gròs y es sabatés fentli alulèya se reyeran d'ell.

\*\*

Hey havia un pagès mitx ximple què estava à una possessió d'és plà de na-

Tesa y cada dia venia à Ciutat à vendre llet. Un dia sa madona qu'era viuda li va dí:

—Tomeu, demá en passá per La Sèu fèrma sa somera en es portal d' Almoyna y entra à La Sèu y surt de la Parròquia y tendrás aquest cap tayat.

Ets altres missatges li varen dí:

—Alèrta, Tomeu, que n'hi ha un de confés que no vol adsòldre es lletés.

L' ondemà En Tomeu fé lo que sa madona li va dí, y quant estava ajonyat li demanà es confés:

—¿De que fas?

—Foy, m' enginy.

—Perd quin ofici tens?

—Estich à una possessió y fas lo que sa madona em diu.

—Perd ets pareyé, missatge, pastó ogué, qu'ets?

—Escolt: qu'es vostè que no vol adsòdre es lletés? Ydò, bòn dia tenga.

Y ja va essè partit à un altre confesionario.

\*\*

El Pare Ferré, un any havia de fé es sermó des Divendres Sant à Santa Eularia y quant pujà à sa trôna se señá y digué:

—En nòm del Pare y del Esperit Sant.....

Germans: Jò no 'm señy bé. Tornamhi.

En nòm del Pare y del Esperit.....

Jò no sé qu'es axò.

¡Ay de mí! ¿Y el Fill?

Y amb axò respongué una veu de primatxé per un forat de sa volta.

—Mortus est.

Figurauvós si n'hi va havè de dònes amb mal de cò.

\*\*

Un sabaté una vegada vé passá un lleté per devant sa botiga amb un ase carregat de jarres de llet, y per ferlí una broma s'en aná en es lleté, y li digué:

—Germá: ¿me voleu doná llecència per di una paraula à s'ase?

—Digaulí tot quant voldreu, mentres no l' toqueu: (contestá es lleté.)

Es sabaté fumava amb una pipa y tenía encara es caliuet d'encendre. S' arrambá à s'oreya de s'ase y al temps que li parlava li deixá caure es caliu dins s'oreya.

Hagueseu vist aquell ase pegá salts y bots y tirá ses gérres de llet p'en terra y ferne de destròssa; y es pagès furiós empeñat en sèbre que li havia dit es sabaté à s'ase.

—No rès, (deya aquest), li he donat memòries d'una somera qu'ell coneix y que fa mitx any que no ha vista; y rès pús,

\*\*

### ELS ARTICLES DE LA FÉ DE SES ATLÒTES FADRINES, SON CATORZE.

*N'hi ha sèt que pertanyen à l'honra y glòria del matrimoni; y ets altres sèt à procurá no pèdre ses costums del sigele XIX, y à no fatigarsé molt per no morí de debilitat.*

#### Els sèt primers, son aquests:

El primé, es creure que troharán un pollo agraciad y de doblés.

El segon, es creure que comandaran més elles que ses sògres.

El tercer, es creure que si es padás los curteixa sos pares n'hi asegarán un bossinet.

El quart, es creure que sos pares no les abandonarán si acas se casan amb un militar.

El quint, es creure que s'homo los ho comportará tot.

El sisè, es creure que s'en anirán à passá un parey de dies à fòra de seguida que sian casats.

El setè, es creure que ses novianes no s' acabarán may.

#### Els altres sèt, son aquests:

El primé, es creure que no agafarán may sa granereta d'embanquiná.

El segon, es creure qu'axí mateix durán calses de coló, y que farán visites per can Canals.

El tercer, es creure que no los faltarà dida per criá s'infant si acás no ténen llet, y qu'anirà derrera ella amb so devantal blanch p'es passeix.

El quart, es creure que podrán aná à sa missa des tres quarts à Sant Nicolau es dia que vulgan.

El quint, es creure que viurán à un primé pis ó entresuelo per no havè de pujá molts d'escalons.

El sisè, es creure qu'axí mateix podrán aná à qualche ball, y que s'homo guardará ets infants.

Y el setè, es creure que de casades y tot fesletjarán.

### CALENDARI DE L'IGNORANCIA.

Es de forma americana y per setmanes, per que sia mes cómodo à n'els manestrals y paguesos.

Comènsa es dia de Nadal perque sia bò per doná ses bònes festes; y dú tot lo que duen ets altres calendaris, ménos alló qu'els ignorants no saben ni pòden sèbre per ara. També dú ses Coranthores de Ciutat, y efemérides, y notices, y poesies, y covèrbos, y endevinayes, y recepcions de cuyna, y rebosteria, y que sé jò que més.

A n'és qui'l compra se li regala al acte un pla de tota Mallorca.

Se ven à s'Administració des periòdich L'IGNORANCIA; à sa tenda d'els hereus de Don Gabriel Rotger, Cadena de Cort, núm. 41, Palma.

PREUS.—Un calendari..... Mitja pesseta  
Una dotzena..... Cinch pessetes  
Vint y cinch ..... Dèu pessetes

### PORROS-FUYES.

#### SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—Cordons d'òr amb fils d'estopa.  
SEMBLANSES.—1. En qu'es bò de rompre.

2. En que surten de Corema.

3. En que té barbeta.

4. En que té guies.

LOGOGRIFICH.—Carme-Rema-Ram-Cé-A.  
XARADA.....—Ros-qui-lla.  
CAVILACIÓ....—Munar.  
FUGA.....—Qui té doblec volta qui no'n té redòla  
ENDEVINAYA..—Sa ploma d'ave.

#### GEROGLIFICH.




NAU SANIDRO.

#### SEMBLANSES.

1. En que s'assembla sa Corema à un llibre?
2. ¿Y sa Corema à sa vida de s'homo?
3. ¿Y ses caperutxes à ses unses d'òr?
4. ¿Y ses caperutxes à n'es torreons de La Sèu?

H.

#### TRIANGUL DE PARAULES.



Omplí aquests pichs amb lletres que lletgides diagonalment y de través, digan: sa 1.ª retxa, un llinatge; sa 2., una fortificació guerrera; sa 3., lo que fan es coloms; sa 4., lo que era Sant Jusep; sa 5., lo que fas jò que som cassadó; sa 6., es meu company; y sa 7., una consonant.

ECSEMÉ.

#### XARADA.

Si no saps qu'es sa primera  
Un tal Guido l'inventá;  
Segona gust sap doná  
Y à vegades l'exaspera;  
Es tot, has de sèbre Pere,  
Qu'heu manetja un capellá

MESTRE GRINOS.

#### CAVILACIÓ.

##### MAL CORO

Compòndre amb aquestes lletres un llinatge.  
EN PEPE.

#### ENDEVINAYA.

Per entendre lo que t'dich  
Pots comensá à cavilà.  
¿S'animal qu'al mon hey ha  
Que s'atreveix à volá  
Y també molt sol cantá  
Y no dona cap profit?

EN PERE.

(Ses solucions dissapte qui vé si som vius.)

24 MARS DE 1883

Estampa d'En Pere J. Gelabert.